Bivhili Yanga ya U ita na U guda

Bugu ya 3

www.biblesociety.co.za
bible society of south africa

U guda u vhala na u wala! 3

Mbekanyamushumo ya Ḽitheresi

Bivhili Yanga ya U ita na U guda Bugu ya 3

Tshivenda Literacy Programme
First digital edition 2020

© Bible Society of South Africa 2020

Illustrations © Bible Society of South Africa 1985
Illustrations by Annie Vallotton

All rights reserved. No part of this book may, without prior written permission of the copyright holder, be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, either through photocopying, writing, audio recording, or any other system for information storage and retrieval.

Published by the Bible Society of South Africa
P O Box 5500, Tyger Valley 7536, Bellville

www.biblesociety.co.za

Epub-format ISBN 978-0-7982-2408-6
PDF-format ISBN 978-0-7982-2407-9

bible society
of south africa

U bebwa ha Yesu

Josefa na Maria vho takuwa
muḓini wa Nazaretha
vha livha muḓini wa Betlehema.

© Bible Society of South Africa 2020

Musi vha tshi swika Betlehema,
ho vha hu si na kamara yavho
ine vha nga dzula khayo
nḓuni ya vhaeni.

Afho Betlehema,
Maria a beba ṅwana.

A mu putela
nga mbemba dza sila
a mu ladza mukungwani.

© Bible Society of South Africa 2020

Vhaṅwe vhalisa
vho vha vha tshi lala ḓakani.

Vho vha vha tshi khou
lisa nngu dzavho.

Muruṅwa wa Muṇe
washu a bvelela kha
vhalisa.

Lupenyo lwa Muṇe
washu lwa vha tiba.
Vha tshenuwa
zwihulu.

© Bible Society of South Africa

Muruṅwa a vha vhudza a ri,

"Ni songo ofha!

Ndo ni ḓisela mafhungo maḓifha.

Ṋamusi ḽino

Yesu o bebwa Betlehema.

Ndi ene Muṉe washu.

Ni ḓo wana lutshetshe

lwo putelwa nga mbemba dza sila,

lwo lala mukungwani."

© Bible Society of South Africa 2020

Thendo nga i ye ha Mudzimu!

Thendo nga i ye ha Mudzimu!

Kathihi fhedzi ha vhonala mara a
vharuṅwa vha tshi bva ṱaḓulu,
vha tshi khou imba vha tshi ri,

"Thendo nga i ye ha
Mudzimu ṱaḓulu-ṱaḓulu,
na fhano shangoni vhane a vha
takalela vha vhe na mulalo."

© Bible Society of South Africa 2020

Vharuṅwa vha vhuelela ḽiṱaḓulu.

Ndi hone vhalisa
vha tshi vhudzana vha ri,
“Nga ri ye Betlehema,
ri yo vhona hetsho tsho iteaho.”

Ndi hone
vha tshi ṱuwa nga luvhilo,
vha wana Maria na Josefa,
vha vhona ṅwana
o lala mukungwani.

© Bible Society of South Africa 2020

Ha ḓa vhaṅwe vhaṱali
u ṱoḓa Yesu.
Vho tshimbila lwendo lulapfu
vha tshi bva Vhubvaḓuvha.
Ṋaledzi ya vha farisa u wana
he Yesu a vha e hone.



Ṋaledzi ya ranga phanḓa
ha vhanna vha vhuṱali
u swika i tshi ima nṱha ha fhethu
he ṅwana a vha e hone.
Musi avho vhanna vha tshi vhona
iyo ṋaledzi, vha takala hani!

© Bible Society of South Africa 2020

Vhanna vha vhuṱali
vha dzhena nḓuni.
Musi vha tshi vhona ṅwana
e na Maria mme awe,
vha gwadama vha mu luvha.

© Bible Society of South Africa 2020

Ndi hone vha tshi bvisa
zwifhiwa zwavho zwa ṅwana.
Ho vha hu na musuku na zwioro
na zwiḓolo zwi nukhelelaho.

© Bible Society of South Africa 2020

Maipfi Marithwa

Lavhelesani zwifanyiso zwi re afha fhasi ni dzudzanye maipfi are tsini nazwo.

ṅ	r	a	u	m	w	u
	u					

i	d	a	e	l	ṋ	z
	a					

e	u	y	s
		s	

Giridi ya Nomboro

Dzhenisani Nomboro dzi siho kha zwidanga.

1	+	1	=	
+		+		+
2	+	3	=	
=		=		=
	+		=	

3 − 1 = ☐

2 − ☐ = 0

☐ + 2 = 6

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu e munyanyani wa mbingano

© Bible Society of South Africa 2020



Muḓini wa Kana ho vha hu na
munyanya wa mbingano
na mme a Yesu vho vha vhe
henefho.

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu na vhafunziwa vhawe
na vhone vho vha vho vhidziwa.

Hone waini ya ṱahela.

© Bible Society of South Africa 2020



Mme a Yesu vha mu vhudza vha ri,
"Vhathu a vha tshee na waini."

Hone Yesu a vhudza mme awe
a ri,
"Vha mmbudzelani
zwine nda fanela u ita?
Tshifhinga tshanga
a tshi athu swika."

© Bible Society of South Africa 2020

Mme awe vha vhudza vhashumi
vha ri,
“Ni ite zwine a ni vhudza.”



Ho vha hu na mvuvhelo
dza matombo ṱhanu na nthihi.

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu a vhudza vhashumi a ri,
“Ḓadzani mvuvhelo hedzi
nga maḓi.”
Vha dzi ḓadza
dza guma nga mulomo.

Yesu a vhudza vhashumi a ri,
“Zwino ikani iṅwe waini,
ni ise ha munna
ane a tshimbidza munyanya.”

© Bible Society of South Africa 2020

Munna a no tshimbidza
munyanya
a thetshela ayo maḓi
o shandukaho waini.

© Bible Society of South Africa 2020

Munna a no tshimbidza
munyanya
o vha a sa ḓivhi hune iyo waini
ya bva hone.
Ndi hone a tshi vhidza mukwasha
a mu vhudza a ri,
“Muṅwe na muṅwe
u thoma nga u kela
waini yavhuḓi.

Hone inwi no vhulunga
waini yavhuḓi
u swika zwino.”



© Bible Society of South Africa 2020

Yesu o ita maḓembe ayo a u thoma muḓini wa Kana.

U bva zwenezwo vhafunziwa vhawe vha mu fulufhela.

Khanganyisa ya khakhisa maipfi

Fhedzisani khakhisa maipfi nga u livhanyisa tshifanyiso tsha nomboro iṅwe na iṅwe.



1.
2.
3.
4.

© Bible Society of South Africa 2020

2 3 Mutambo wa Ndi ngoho kana A si ngoho

Raithisani arali tshitatamennde tshiṅwe na tshiṅwe tshi re afha fhasi tshi ngoho kana tshi si ngoho.

2	>	3	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
4	<	7	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
5	>	1	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
6	<	8	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
10	=	5 + 5	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
1 + 2	>	4	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
6 + 2	=	4 + 4	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
3 - 0	=	3	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho
4 + 3	<	6	☐ ndi ngoho	☐ a si ngoho

© Bible Society of South Africa 2020

Musamaria wa mbilutshilidzi

Muṅwe musi
Yesu o vha a tshi khou
amba na vhathu.

© Bible Society of South Africa 2020



Muṅwe munna o vhuya
a fara lwendo
a tshi khou tshimbila
gondoni.



Muṅwe munna a mu vhudzisa
a ri,
“Wa hashu ndi nnyi?”

Ndi hone Yesu a tshi vhudza
vhathu tshifanyiso.

Ha ḓa mavemu
a mu levhela.

© Bible Society of South Africa 2020

Vha mu kherulela zwiambaro,
vha mu rwa.

Vha ṱoḓou vhulaha uyo munna,
vha mu ṱutshela
o rambalala henefho.

© Bible Society of South Africa 2020

Ha fhira tshifhe a tshi khou tsa
nga gondo ḽeneḽo.

Musi tshifhe a tshi vhona uyo munna,
a pambutshela thungo a fhira.

© Bible Society of South Africa 2020

Ngauralo, ha swika
munna
we a vha e mufarisi
thembeleni.

A sendela a sedza uyo
munna,
a pambutshela thungo
a fhira.

© Bible Society of South Africa 2020

Huno muṅwe munna
we a vha a tshi bva
shangoni ḽa Samaria
o vha a tshi khou tshimbila
nga gondo ḽenelo.



Musi a tshi vhona uyo munna
we a vha o rwiwa nga mavemu,
a mu khathutshela mbilu,
a sendela khae.

© Bible Society of South Africa 2020

A shela mbonzhe dzawe
mapfura na waini,
a dzi pomba.

Ndi hone
a tshi namedza uyo munna
kha donngi yawe.

© Bible Society of South Africa 2020

A dzhia uyo munna
a mu isa nḓuni ya
vhaeni.

A onga uyo munna
henefho nḓuni ya
vhaeni.

©Bible Society of South Africa 2021

Nga matshelo a bvisa
mangwende mavhili
a siliva.
Ayo mangwende a a
ṉea muṉe
wa nnḓu ya vhaeni a ri,
“Nga vha mu onge.
Musi ndi tshi vhuya
ndi ḓo vha lifhela
zwiṅwe zwoṱhe
zwe vha mu itela.”

Musi Yesu o no fhedza
u vha vhudza itsho tshifanyiso,
a vhudzisa a ri,
“Muthu uyo o rwiwaho,
munna we a vha a tshi nga vha
wa hawe ndi ufhio?”
Munna uyo a fhindula a ri,
“Ndi we a mu khathutshela mbilu.”

Ndi hone Yesu a tshi ri,
“Ni fanela u ita nga u ralo.”

Wanani maipfi

Wanani maipfi are kha mutevhe na ipfi ḽithihi ḽo dzumbiwaho.

- thuso
- musamaria
- mangwende
- zwiambaro
- mavemu
- bada
- mufunzi
- donng

e	m	u	s	a	m	a	r	i	a	a
z	n	g	w	m	u	d	u	m	o	r
w	a	v	e	m	e	n	b	b	t	o
i	d	o	n	n	g	i	a	a	h	z
a	m	a	v	n	d	e	d	m	u	w
m	u	f	u	n	z	i	a	e	s	i
b	w	u	n	g	i	u	s	y	o	a
a	i	s	i	d	m	u	s	e	a	f
r	e	n	u	n	z	i	a	s	r	a
o	r	i	m	a	v	e	m	u	o	w
m	a	m	a	n	g	w	e	n	d	e

© Bible Society of South Africa 2020

Muandisi wo Vanganaho

Fhindulani mbudziso iṅwe na iṅwe ya miandiso ire afha fhasi.

1	x	2	=	2
2	x	3	=	
3	x	1	=	
2	x	4	=	
5	x	2	=	
3	x	3	=	
2	x	6	=	
3	x	4	=	

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu a tshi kaidza ḓumbu

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu a dzhena tshikepeni.

Vhafunziwa vhawe na vhone
vho vha vhe tshikepeni.

© Bible Society of South Africa 2020

Vha wetshela
seli na luḽa lwa dzivha.

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu o vha o eḓela
murahu ha tshikepe.

Kathihi fhedzi ha thoma u tita
ḓumbu ḽa maanḓa.

© Bible Society of South Africa 2020

Magabelo a thoma u dzhena
tshikepeni,
tshikepe tsha vho ṱoḓa u ṋupela.

Huno Yesu
o vha a tshee o eḓela.



© Bible Society of South Africa 2020

Vhafunziwa vha ya ha Yesu
vha mu vusa.
Vha ri,
"Muṋe washu,
nga vha ri tshidze!
Ri a lovha!"

Yesu a ri,
"Ndi ngani ni tshi ofha?"

Ndi hone Yesu a tshi vuwa.

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu a kaidza ḓumbu,
magabelo a dzika.
Yesu a ri,
"Ni ri tshete! Dzikani!"



Ha dzika tshoṱhe.

© Bible Society of South Africa 2020

Vhafunziwa vha akhamala,
vha tshenuwa.
Vha vhudzana vha ri,
"Munna uyu ndi muthu-ḓe?
Na maḓumbu na magabelo
a a mu thetshelesa!"



© Bible Society of South Africa 2020

Yesu na vhafunziwa vhawe
vha tala nga tshikepe
vha pfukekanya dzivha.



© Bible Society of South Africa 2020

Fhedzisani Maipfi

Ḓadzani maḽeḓere a si ho u itela u fhedzisa nganetshelo ire afha fhasi.

1. Yesu o ṋamela kha

m				u			i

2. Vha alavha vha wela

	s		

3. Yesu o vha a songo vuwa, o vha a kha ḓi vha o

	ḓ			

4. Ho vha hu na

		ḓ		m			mahulu

5. Mukhumbi wo vha i tshi khou ya u

	u				l	

6. Yesu a ṋea

		e			muya na magabelo uri zwi ime.

7. Maḓumbu a kona u

				a

23 Wanani Fomula

Ni wana hani phindulo iNwe na inwe ire afha fhasi?

- 8
- 14
- 12
- 6
- 9
- 11

7	+	12	−	9
+	4	÷	5	+
7	×	2	×	4
−	3	×	3	+
6	+	5	÷	6

© Bible Society of South Africa 2020

Zakia

Ho vha hu na
muṅwe munna
we a vha a tshi
pfi Zakia.
O vha a tshi ḓihwa
nga muṅwe na
muṅwe.

© Bible Society of South Africa 2020

Zakia o vha e munna o pfumaho,
a tshi dzula muḓini wa Jerikho.
Vhathu vho vha vha sa mu funi
nge a vha e muthelisi.

Zakia o vha a tshi kuvhanganya
tshelede i tshi bva kha vhathu.
Tshelede iyo
yo vha i ya vhavhusi.

© Bible Society of South Africa 2020

Muṅwe musi Yesu
a swika muḓini wa Jerikho.

Zakia o vha
a tshi ṱoḓa u vhona
uri Yesu ndi nnyi.



© Bible Society of South Africa 2020

Hone Zakia a si zwi kone
nge a vha e munna mupfufhi.

Zakia a gidima
a fhirela gogo,
a gonya muri.

© Bible Society of South Africa 2020

O gonya uyo muri
uri a kone u vhona Yesu.

Musi Yesu a tshi swika
fhethu afho
a sedza nṱha.

Yesu a ri,
"Zakia,
ṱavhanyani ni tse.
Ṋamusi ndi mueni waṋu."

© Bible Society of South Africa 2020

Zakia a ṱavhanya a tsa.

Zakia a ṱanganedza Yesu
nḓuni yawe.

© Bible Society of South Afr 2020

Zakia o vha o takalesa.

Vhathu vhoṱhe
vhe vha zwi vhona
vha thoma u gungula.

Vhathu vha ri,
“Yesu o dalela
munna muvhi!”

© Bible Society of South Africa 202

Zakia a takuwa
a vhudza Yesu a ri,
“Vhashai ndi do vha n̓ea hafu ya
zwoṱhe zwine nda vha nazwo.
Arali ndo fhura muṅwe muthu,
ndi ḓo mu lifhela zwingafho luṋa.”

Yesu a ri,
“N̓amusi fhano muṱani uno
zwo dovha
u vhuelela ngonani.
Nn̓e ndo ḓa u tshidza
vhathu vho xelaho.”

© Bible Society of South Africa 2020

Zwino Zakia o takala hani!

Wanani Vhukhakhi

Wanani tshitengeledzi na vhukhakhi kha maipfi oṱhe a songo peleṱwa zwone afha fhasi.

m	e	t	h	e	l	i	s	i
g	u	n	g	o	l	a		
g	i	d	i	m	a			
v	o	t	h	u				
v	h	o	m	a				
m	o	r	i					
n	ḓ	o	n	i				
x	a	l	a	h	o			

© Bible Society of South Africa 2020

23 U vhala Mangwende

Thusani Zakia u vhala mangwende.

1c + 2c + 5c =

2c + 5c + 10c =

1c 1c 1c + 5c + 20c =

2c 2c + 5c 5c + 10c 10c =

1c 1c + 5c + 10c + 50c =

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu u a tshila

Yesu na vhafunziwa vhawe
vha ṱuwa vha ya tsimuni.
Yesu a rabela a ri,
"Ita zwine wa funa
nga nṋe."

© Bible Society of South Africa 2020

Ndi hone hu tshi ḓa Judasi,
o ranga vhanna phanḓa
vho faraho mapanga na migopi.

Vha ḓa vha fara Yesu.
Vha dzhia Yesu vha mu isa
ha tshifhe muhulu.

Tshifhe muhulu
a vhudzisa Yesu a ri,
“Ni Murwa wa Mudzimu naa?”

Yesu a fhindula a ri,
“Ee, ndi Murwa wa Mudzimu.”

Ndi hone tshifhe muhulu
a tshi vhudzisa
vhanna vha khoro a ri,
“Yesu ndi iteni ngae?”

Vhone vha fhindula vha ri,
“U fanela u fa.”

©Bible Society of South Africa 2020



Vhahali vha tamba
nga Yesu,
vha mu ambadza
khare ya mipfa
ṱhohoni.

Ndi hone vharangaphanḓa
vha Majuta vha tshi dzhia
Yesu vha mu isa ha Pilato,
uyo a fhedza nga u kumedza Yesu
vhaṅwe vhahali.

Vha dzhia Yesu vha mu isa
fhethu hune ha pfi Golgotha.
Golgotha ndi u ri,
"Fhethu ha Dethele".

© Bible Society of South Africa 2020

Vhahali vha vhamba Yesu
tshifhambanoni.

Maria mme a Yesu
o vha o ima henefho tsini.
O vha o ima tsini ha Johanisi,
khonani ye Yesu a vha a tshi i funa.

Yesu a vhudza mme awe a ri,
"Johanisi ndi ṅwana wavho."
A amba na khonani yawe a ri,
"Havha ndi mme aṇu."
Ndi hone Johanisi
a tshi dzhia Maria
a yo dzula nae
hayani hawe.

Yesu a ṭavha mukosi.
Ndi hone a tshi
dzama.

© Bible Society of South Africa 2020

Vha tsisa Yesu
kha tshifhambano.
Ndi hone vha tshi mu
swiṱa tsimuni.



Vha vala tshalo
nga tombo ḽihulu.

© Bible Society of South Africa 2020

Nga Swondaha nga matsheloni
vhaṅwe vhasadzi vha ya tshaloni.
Vha vhona tombo
ḽo kunguluselwa kule.
Hone tshitumbu tsha Yesu
tsho vha tshi siho.

Muruṅwa
we a vha a tshi bva ṱaḓulu
a vhudza avho vhasadzi a ri,

"Yesu u a tshila!
Iyani u vhudza khonani dzawe."
Musi wonoyo
vhaṅwe vhanna vhavhili
vho vha vha tshi khou ya
Emausi.
Vho vha vha tshi khou amba
nga zwoṱhe zwo iteaho.
Vho vha vho ṱungufhala
vhukuma.

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu a ḓa a tshimbila navho.
Yesu a vha vhudza uri
o vha o fanela u fa.

Ndi hone vha tshi
swika muḓini.

Vhanna avho vha vhudza Yesu vha ri,
“Nga vha dzule na riṋe.”

© Bible Society of South Africa 2020

Yesu a dzhena,
a dzula fhasi uri a ḽe navho.
Musi Yesu a tshi livhuha hu tshi ḽiwa
zwiḽiwa, vhanna avho vha zwi
ḓivha uri ndi Yesu,
hone Yesu zwenezwo a nyamalala.

Kathihi fhedzi, vhanna avho
vha humela Jerusalema.
Vha vhudza khonani dzavho
zwe zwa itea.
Vha ri vho vhona Yesu.

© Bible Society of South Africa 2020

Avho vhavhili
vho vha vha tshi khou vha vhudza
zwe vha vhona Yesu.
Kathihi fhedzi, Yesu ene muṅe
a ima vhukati havho.

Yesu a vha vhudza a ri,
"Ndi nṅe vhukuma."

Vha takala nga maanḓa.
Vha ḓivha uri Yesu
u a tshila.

Tshiwana Khoudu

Ḽeḓere ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi ṱumana na nomboro. Ni nga wana khoudu afha fhasi?

22	8	1	6	21	14	26	9	23	1
	h					z			

20	19	8	9	6	8	5

19	23	15	14	4	1	8	1

13	1	10	21	20	1

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

© Bible Society of South Africa 2020

2 3 Vhukhakhi ho Vhalaho

Itani na u tingeledza Nomboro dzine dzi si vhe nyandisa dza nomboro khulwane.

© Bible Society of South Africa 2020

Phindulo

Maipfi Maritshwa:

ṅ	r	a	u	m	w	u			
m	u	r	u	ṅ	w	a			

i	d	a	e	l	ŋ	z			
ŋ	a	l	e	d	z	i			

e	u	y	s						
j	e	s	u						

Giridi ya Nomboro:

1	+	1	=	2					
+		+							
2	+	3	=	5					
=		=							
3	+	4	=	7					

Khangaṋisa ya khakhisa maipfi:

Mutambo wa Ndi ngoho kana A si ngoho:

1. A si ngoho
2. Ndi ngoho
3. Ndi ngoho
4. Ndi ngoho
5. Ndi ngoho
6. A si ngoho
7. Ndi ngoho
8. Ndi ngoho
9. A si ngoho

3	−	1	=	2					
2	−	2	=	0					
4	+	2	=	6					

© Bible Society of South Africa 2020

Phindulo

Wanani Vhukhakhi:

mutheli si gungula

gidima vathu vhona

muri nḓuni xela h

U vhala Mangwende:

1c + 2c + 5c = 8c

2c + 5c + 10c = 17c

3c + 5c + 20c = 28c

4c + 10c + 20c = 34c

2c + 5c + 10c + 50c = 67c

Tshiwana Khoudu:

vhafunzi wa tshifhe

swondaha majuta

Vhukhakhi ho Vhalaho:



Phindulo

Wanani maipfi:

e	m	u	s	a	m	a	r	i	a	a
z	n	g	w	m	u	d	u	m	o	r
w	a	v	e	m	e	n	b	b	t	o
i	d	o	n	n	g	i	a	a	h	z
a	m	a	v	n	d	e	d	m	u	w
m	u	f	u	n	z	i	a	e	s	i
b	w	u	n	g	i	u	s	y	o	a
a	i	s	i	d	m	u	s	e	a	f
r	e	n	u	n	z	i	a	s	r	a
o	r	i	m	a	v	e	m	u	o	w
m	a	m	a	n	g	w	e	n	d	e

Muandisi wo Vanganaho:

1 × 2 = 2

2 × 3 = 6

3 × 1 = 3

2 × 4 = 8

5 × 2 = 10

3 × 3 = 9

2 × 6 = 12

3 × 4 = 12

Fhedzisani Maipfi:

1. mukhumbi
2. isha
3. eḓela
4. maḓumbu
5. nuvhela
6. ndaela
7. dzika

Wanani Fomula:

7	+	12	−	9
+	4	÷	5	+
7	×	2	×	4
−	3	×	3	+
6	+	5	÷	6

Thebuḽu dza Muandiso (1-10)

1x	2x	3x	4x	5x
1 x 1 = 1	2 x 1 = 2	3 x 1 = 3	4 x 1 = 4	5 x 1 = 5
1 x 2 = 2	2 x 2 = 4	3 x 2 = 6	4 x 2 = 8	5 x 2 = 10
1 x 3 = 3	2 x 3 = 6	3 x 3 = 9	4 x 3 = 12	5 x 3 = 15
1 x 4 = 4	2 x 4 = 8	3 x 4 = 12	4 x 4 = 16	5 x 4 = 20
1 x 5 = 5	2 x 5 = 10	3 x 5 = 15	4 x 5 = 20	5 x 5 = 25
1 x 6 = 6	2 x 6 = 12	3 x 6 = 18	4 x 6 = 24	5 x 6 = 30
1 x 7 = 7	2 x 7 = 14	3 x 7 = 21	4 x 7 = 28	5 x 7 = 35
1 x 8 = 8	2 x 8 = 16	3 x 8 = 24	4 x 8 = 32	5 x 8 = 40
1 x 9 = 9	2 x 9 = 18	3 x 9 = 27	4 x 9 = 36	5 x 9 = 45
1 x 10 = 10	2 x 10 = 20	3 x 10 = 30	4 x 10 = 40	5 x 10 = 50

6x	7x	8x	9x	10x
6 x 1 = 6	7 x 1 = 7	8 x 1 = 8	9 x 1 = 9	10 x 1 = 10
6 x 2 = 12	7 x 2 = 14	8 x 2 = 16	9 x 2 = 18	10 x 2 = 20
6 x 3 = 18	7 x 3 = 21	8 x 3 = 24	9 x 3 = 27	10 x 3 = 30
6 x 4 = 24	7 x 4 = 28	8 x 4 = 32	9 x 4 = 36	10 x 4 = 40
6 x 5 = 30	7 x 5 = 35	8 x 5 = 40	9 x 5 = 45	10 x 5 = 50
6 x 6 = 36	7 x 6 = 42	8 x 6 = 48	9 x 6 = 54	10 x 6 = 60
6 x 7 = 42	7 x 7 = 49	8 x 7 = 56	9 x 7 = 63	10 x 7 = 70
6 x 8 = 48	7 x 8 = 56	8 x 8 = 64	9 x 8 = 72	10 x 8 = 80
6 x 9 = 54	7 x 9 = 63	8 x 9 = 72	9 x 9 = 81	10 x 9 = 90
6 x 10 = 60	7 x 10 = 70	8 x 10 = 80	9 x 10 = 90	10 x 10 = 100

© Bible Society of South Africa 2020